

1534.

Na osnovu člana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22 i 121/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. aprila 2026. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNE KOMISIJE ZA UNESCO**

1. U Odluci o obrazovanju Nacionalne komisije za UNESCO („Službeni list CG“, br. 48/23, 50/24 i 101/25) tačka 1 mijenja se i glasi:

„1. Obrazuje se Nacionalna komisija za UNESCO (u daljem tekstu: Komisija), u sastavu:

- 1) mr Miloško Spajić, predsjednik Vlade Crne Gore, predsjednik;
 - 2) dr Tamara Vujović, ministarka kulture i medija, zamjenica predsjednika;
 - 3) Slaven Radunović, ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, član;
 - 4) prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvjete, nauke i inovacija, članica;
 - 5) mr Simonida Kordić, ministarka turizma, članica;
 - 6) Damjan Čulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, član;
 - 7) Admir Šahmanović, ministar energetike i rudarstva, član;
 - 8) mr Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih poslova, član;
 - 9) Majda Adžović, ministarka javnih radova, članica;
 - 10) Vučić Četković, poslovni direktor JU Muzički centar Crne Gore, član;
 - 11) Dubravka Lalović, ambasadorica Crne Gore u Republici Francuskoj, članica;
 - 12) Nikola Đurašković, gradonačelnik Prijestonice Cetinje, član;
 - 13) Vladimir Jokić, predsjednik Opštine Kotor, član;
 - 14) Stevan Katić, predsjednik Opštine Herceg Novi, član;
 - 15) Željko Komnenović, predsjednik Opštine Tivat, član;
 - 16) Radoš Žugić, predsjednik Opštine Žabljak, član;
 - 17) dr Petra Zdravković, direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara, članica;
 - 18) Marko Medenica, načelnik u Agenciji za zaštitu životne sredine, član;
 - 19) mr Marinela Đuretić, direktorica Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, članica;
 - 20) Biljana Gligorić, dipl. inženjerka arhitekture, članica;
 - 21) prof. dr Veljko Radulović, profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, član;
 - 22) doc. dr Stevan Kordić, docent na Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, član;
 - 23) prof. dr Ilija Lalošević, redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, član;
 - 24) Vahida Hasanaga Nimanbegu, dipl. slikarka, članica;
 - 25) Srđan Marlović, arhitekta, član;
 - 26) prof. dr Vladimir Krulj, ekonomista, član.”
2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-1257

Podgorica, 8. aprila 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Miloško Spajić**, s.r.

1535.

Na osnovu člana 27 stav 2 Zakona o metrologiji („Službeni list CG”, broj 79/08) i člana 6 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("Službeni list CG", br. 53/11, 3/23, i 39/26), Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je

PRAVILNIK O BOCAMA KAO MJERNIM POSUDAMA*

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se metrološki zahtjevi za boce kao mjerne posude (u daljem tekstu: boce), dopuštena odstupanja zapremine, natpisi i oznake na bocama kao mjernim posudama i postupci ispitivanja boca kao mjernih posuda.

Član 2

Ovaj pravilnik primjenjuje se na boce koje su izrađene od stakla ili drugog materijala čija čvrstoća i stabilnost pruža iste garancije u pogledu metroloških zahtjeva kao i staklo.

Boce treba da ispunjavaju sljedeće metrološke zahtjeve:

- 1) da imaju čep ili su dizajnirane da budu zatvorene čepom i da su namijenjene za skladištenje, prevoz ili isporuku tečnosti;
- 2) da imaju nazivnu zapreminu od 0,05 litara do 5 litara,
- 3) da mogu da se upotrebljavaju kao boce, odnosno ako su napunjene do određenog nivoa ili do određenog procenta vršne zapremine i njihov sadržaj može da se izmjeri sa dovoljnom tačnošću.

Član 3

Boce koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom mogu da se označe EEC znakom (obrnutim slovom epsilon).

Oblik i veličina oznake iz stava 1 ovog člana dati su u Prilogu 1 ovog pravilnika.

Član 4

Ne treba da se odbije, zabrani ili ograniči stavljanje u promet i upotrebu boce koje zadovoljavaju zahtjeve i ispitivanja propisane ovim pravilnikom iz razloga koji se odnose na njihovu zapreminu, određivanje njihove zapremine ili na metode kojima su one provjerene.

Boce mogu da se stave u promet i upotrebu samo ako ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom.

Član 5

Boce se označavaju zapreminama, na temperaturi od 20 °C, i to:

- 1) nazivna zapremina V_n koja je jednaka zapremini označenoj na boci i predstavlja zapreminu tečnosti koju boca treba da sadrži kada je napunjena u uslovima upotrebe za koje je namijenjena;
- 2) vršna zapremina boce koja predstavlja zapreminu tečnosti koju boca sadrži kada je napunjena do vrha,
- 3) stvarna zapremina boce koja je jednaka zapremini tečnosti koju boca stvarno sadrži. uz uslove koji teoretski odgovaraju nazivnoj zapremini.

Član 6

Punjenje boca vrši se na dva načina, i to:

- 1) do stalnog nivoa, ili
- 2) do stalne praznine, odnosno prostora iznad punjenja.

Udaljenost između nivoa punjenja za nazivnu zapreminu i nivoa punjenja za vršnu zapreminu, i razlika između vršne zapremine i nazivne zapremine (zapremina širenja ili praznine), treba da bude uočljivo stalna za sve boce istog dizajna.

Član 7

Kako bi se, uz uobičajene nesigurnosti pri punjenju, omogućilo mjerenje zapremine sadržaja boca sa dovoljnom tačnošću, a posebno sa tačnošću koja se zahtijeva u skladu sa evropskim propisima o prethodno upakovanim proizvodima, najveće dozvoljene greške (pozitivne ili negativne) zapremine boca kao mjernih posuda odnosno najveće razlike (pozitivne ili negativne) na temperaturi od 20°C i pod uslovima datim u Prilogu 2, između stvarne zapremine i nazivne zapremine V_n treba da budu u skladu sa vrijednostima datim u tabeli:

Nazivna zapremina V_n [ml]	Najveće dozvoljene greške	
	% od V_n	[mililitar]
od 50 do 100	-	3
od 100 do 200	3	-
od 200 do 300	-	6
od 300 do 500	2	-
od 500 do 1000	-	10
od 1000 do 5000	1	-

Najveća dozvoljena greška vršne zapremine mora biti jednaka najvećem dozvoljenom odstupanju odgovarajuće nazivne zapremine i ne može se sistematski upotrebljavati.

Postupak ispitivanja boca dat je u Prilogu 2 ovog pravilnika.

Član 8

Stvarna zapremina boce provjerava se određivanjem količine vode na temperaturi od 20° C koju boca stvarno sadrži kad je napunjena do nivoa koji odgovara nazivnoj zapremini.

Pored načina iz stava 1 ovog člana, stvarna zapremina boce može da se provjeri sa istom tačnošću i indirektnom metodom određivanjem mase i specifične gustine tečnosti.

Član 9

Boce na svojoj bočnoj strani ili na rubu dna ili na samom dnu sadrže jasno vidljive, lako čitljive i neizbrisive natpise i oznake i to:

- 1) oznaku nazivne zapremine boce u litrima, centilitrima ili mililitrima, iza koje slijedi znak mjerne jedinice koja se upotrebljava ili gdje je to moguće naziv mjerne jedinice;
- 2) znak proizvođača boca;
- 3) obrnuto slovo epsilon.

Visina oznake iz stava 1 tačka 1 ovog člana treba da se odredi u zavisnosti od nazivne zapremine na sljedeći način:

Nazivna zapremina V_n [cl]	Visina oznaka[mm]
$V_n \leq 20$	3
$20 < V_n \leq 100$	4
$V_n > 100$	≥ 6

Član 10

Zahtjev za odobrenje znaka proizvođača podnosi se organu uprave nadležnom za poslove metrologije (u daljem tekstu: Zavod).

Zahtjev iz stava 1 ovoga člana sadrži:

- 1) opis i sliku predloženog znaka proizvođača boca;
- 2) izjavu proizvođača boca, kojom se potvrđuje da je znak proizvođača originalan i osmišljen na način da drugi proizvođači ne mogu da ga koriste;
- 3) tehničku dokumentaciju o bocama (nacrt, tip boce, nazivne zapremine, materijal od koga je boca izrađena),
- 4) dokaz da boce ispunjavaju uslove utvrđene ovim pravilnikom.

Ako Zavod izda svoje odobrenje, treba da u roku od jednog mjeseca o tome obavijesti nadležna odjeljenja drugih država članica i Evropsku Komisiju.

Član 11

Ako se utvrdi da postoji sličnost predloženog znaka proizvođača boca sa već odobrenim znakom proizvođača, podnosilac zahtjeva za znak proizvođača boca će:

- 1) promijeniti predloženi znak proizvođača boca ili
- 2) unijeti dodatna slova ili brojeve u predloženi znak proizvođača boca.

Član 12

Ispitivanje, da li boce ispunjavaju metrološke zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom, treba da se vrši u skladu sa Prilogom 2 ovog pravilnika.

Ispitivanje boca treba da se vrši uzorkovanjem na mjestu proizvodnje, a ako to nije moguće u prostorijama uvoznika ili zastupnika inostranog proizvođača boca.

Ispitivanje boca može da se vrši i drugim priznatim metodama statističkog uzorkovanja, ako je njihova efektivnost uporediva sa referentnim metodama datim u Prilogu 2 ovog pravilnika.

Član 13

Na dnu ili na rubu dna boce, brojevima iste visine kao što su brojevi kojima se izražava odgovarajuća nazivna zapremina, u skladu sa metodom ili metodama punjenja za koje je boca namijenjena, postavljaju se sljedeće oznake:

- 1) oznaka vršne zapremine izražena u centilitrima, iza koje se ne stavlja znak cl, i/ili
- 2) oznaka udaljenosti, u milimetrima, od vršnog nivoa punjenja koja odgovara nazivnoj zapremini iza koje se stavlja znak mm.

Na boci mogu da se nalaze i druge oznake ako se ne poistovjećuju sa oznakama utvrđenim ovim pravilnikom.

Član 14

Prilozi 1 i 2 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 15

Odredbe člana 3 stav 1, člana 9 tačka 3, člana 10 stav 4 ovog pravilnika primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bocama kao mjernim posudama („Službeni list Crne Gore", broj 56/11).

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

*U ovaj pravilnik prenešena je Direktiva 75/107/EEZ Evropskog Parlamenta i Savjeta od 19. decembra 1974. godine o usklađivanju zakonodavstva država članica koje se odnosi na boce kao mjerne posude.

Broj: 07-328/26-2830/3
Podgorica, 28. maja 2026. godine

Ministar,
Nik Gjelošhaj, s.r.

OZNAKA BOCE KAO MJERNE POSUDE

Proizvođač mora, na svoju odgovornost, staviti znak »3«, (obrnuto slovo epsilon) na način kako je uređeno propisom o zajedničkim odredbama za mjerila i metodama metrološkog nadzora, kojim se potvrđuje da određena boca ispunjava uslove za stavljanje u promet i upotrebu.

Oznaka boce kao mjerne posude čiji je tip ispitan:

3

Najmanja veličina oznake je 3 mm.

POSTUPAK ISPITIVANJA BOCA KAO MJERNIH POSUDA

Ovaj prilog utvrđuje postupke za statističku provjeru boca kao mjernih posuda kako bi se ispunili uslovi iz čl. 3 i 11 ovog pravilnika.

Ovaj pravilnik unaprijed ne isključuje nikakve provjere koje mogu sprovesti nadležna tijela tokom procesa trgovine.

1. Metoda uzorkovanja

Uzorak boca istog oblika i istog proizvođača uzima se iz grupe koja odgovara proizvodnji u jednom satu.

Ako rezultat provjere grupe koja odgovara proizvodnji u jednom satu nije zadovoljavajući, može se sprovesti drugo ispitivanje na osnovu drugog uzorka uzetog iz grupe koja odgovara dužem periodu proizvodnje ili, gdje proizvodnja podliježe provjeri od strane Zavoda, na osnovu zapisa rezultata provjerenih izvještaja proizvođača.

Broj boca koji čine uzorak je 35 ili 40, u zavisnosti od toga koja metoda je odabrana za primjenu i obradu rezultata.

2. Mjerenje zapremine boca koje čine uzorak

Boce se vagaju prazne.

Zatim se pune vodom poznate gustine na temperaturi od 20 °C do nivoa punjenja koji odgovara metodi ispitivanja koja se koristi, nakon čega se boce moraju vagati pune.

Provjera se sprovodi pomoću zakonskog mjerila mase koje ima odgovarajuće metrološke karakteristike za obavljanje potrebnih postupaka.

Greška mjerenja zapremine može biti najviše do 1/5 najveće dozvoljene greške koja odgovara nazivnoj zapremini boce kao mjerne posude.

3. Primjena rezultata

3.1 Upotreba metode standardnog odstupanja

Broj boca u uzorku je 35.

Uz upotrebu dolje navedenih jednačina i postupka, izračunavaju se sljedeće vrijednosti:

- 1) srednja vrijednost \bar{x} stvarnih zapremina x_i boca u uzorku;
- 2) procijenjeno standardno odstupanje s stvarnih zapremina x_i boca u grupi.

Zatim se izračunava:

- 1) gornja granica T_s : zbir označene nazivne zapremine na boci i najveće dozvoljene greške koja odgovara toj zapremini;
- 2) donja granica T_i : razliku između označene nazivne zapremine na boci, i najveće dozvoljeno odstupanje koje odgovara toj zapremini.

Grupa zadovoljava metrološke zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom, kada vrijednosti \bar{x} i s istovremeno zadovoljavaju sljedeće tri nejednačine, koje predstavljaju kriterijum prihvatanja:

$$\bar{x} + k \cdot s \leq T_s$$

$$\begin{aligned} \bar{x} - k \cdot s &\geq T_i \\ s &\leq F(T_s - T_i) \end{aligned}$$

pri čemu je $k = 1,57$ i $F = 0,266$.

Izračunavanje srednje vrijednosti stvarnih zapremina \bar{x} i procijenjenog standardnog odstupanja s partije vrši se koristeći sljedeće jednačine:

- zbir od 35 stvarnih mjerenja zapremine, $x = \sum x_i$
 - srednju vrijednost od 35 mjerenja, $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{35}$
 - zbir kvadrata od 35 mjerenja, $\sum x_i^2$
 - kvadrat zbira od 35 izmjerenih vrijednosti, $(\sum x_i)^2$, odnosno $\frac{(\sum x_i)^2}{35}$
 - ispravljeni zbir: $SC = \sum x_i^2 - \frac{1}{35}(\sum x_i)^2$
 - procijenjeno odstupanje, $v = \frac{SC}{34}$
- Procijenjeno standardno odstupanje: $s = \sqrt{v}$

3.2 Upotreba metode srednjeg raspona

Broj boca u uzorku je 40.

Uz upotrebu navedenih jednačina i postupka, izračunavaju se sljedeće vrijednosti:

- 1) srednja vrijednost \bar{x} stvarnih zapremina x_i boca u uzorku;
- 2) srednji raspon \bar{R} stvarnih zapremina x_i boca u uzorku.

Zatim se izračunava:

- 1) gornja granica T_s : zbir označene nazivne zapremine na n boci i najveće dozvoljeno odstupanje koja odgovara toj zapremini;
- 2) donja granica T_i : razlika između prikazane nazivne zapremine na boci, i najveće dozvoljenog odstupanja koje odgovara toj zapremini.

Grupa ispunjava metrološke zahtjeve propisane ovim pravilnikom, kada vrijednosti \bar{x} i \bar{R} istovremeno zadovoljavaju sljedeće tri nejednačine, koje predstavljaju kriterijum prihvatanja:

$$\begin{aligned} \bar{x} + k \cdot \bar{R} &\leq T_s \\ \bar{x} + k \cdot \bar{R} &\geq T_i \\ \bar{R} &\leq F \cdot (T_s - T_i) \end{aligned}$$

pri čemu je $k' = 0,668$ i $F' = 0,628$.

Izračunavanje srednje vrijednosti stvarnih zapremina \bar{x} i srednjeg raspona \bar{R} od 40 boca kao mjernih posuda u uzorku vrši se koristeći sljedeće jednačine:

- zbir 40 mjerenja stvarne zapremine, x_i : $\sum x_i$
- srednja vrijednost od 40 mjerenja, $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{40}$

Za izračunavanje vrijednosti srednjeg raspona stvarnih zapremina \bar{R} potrebno je podijeliti uzorak hronološkim redom odabira u osam poduzoraka od pet boca kao mjernih posuda.

Zatim se izračuna raspon svakog poduzorka, koji je jednak razlici između najveće i najmanje stvarne zapremine od pet boca u poduzorku, čime se dobije osam raspona za svaki poduzorak, R_1 ; R_2 ; ... R_8

Zbir raspona od osam poduzoraka dobije se prema jednačini:

$$\Sigma R_i = R_1 + \bar{R}_2 + \dots + R_8$$

Vrijednost srednjeg raspona stvarnih zapremina \bar{R} dobija se iz jednačine:

$$\bar{R} = \frac{\Sigma R_i}{8}$$

1536.

Na osnovu člana 33 stav 4 Zakona o hemikalijama („Službeni list CG“, broj 51/17), Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, uz saglasnost Ministarstva zdravlja, donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O LISTI SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU VISOKU ZABRINUTOST**

Član 1

U Pravilniku o Listi supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost ("Službeni list CG", br. 65/17, 37/21 i 64/22), Prilog mijenja se i glasi:

PRILOG

LISTA SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU VISOKU ZABRINUTOST

Redni broj	Identitet supstance	Klasifikacija supstance	Datum kojeg do je upotreba dozvoljena	Način upotrebe za koje nije potrebno propisati dodatne mjere za smanjenje rizika
1.	5-terc-butil-2,4,6-trinitro- m-ksilen (Mošusni ksilen) EC No: 201-329-4 CAS No: 81-15-2	vPvB	21. avgust 2014. godine	
2.	4,4'-Diaminodifenilmetan (MDA) EC No: 202-974-4 CAS No: 101-77-9	Karcinogena (kategorija 1.B)	21. avgust 2014. godine	
3.	Heksabromociklododekan (HBCDD) EC No: 221-695-9, 247-148-4, CAS No: 3194-55-6 25637-99-4 α -heksabromociklododekan CAS No: 134237-50-6, β -heksabromociklododekan CAS No: 134237-51-7 -heksabromociklododekan CAS No: 134237-52-8	PBT	21. avgust 2015. godine	
4.	Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP) EC No: 204-211-0	Toksično po reprodukciju (kategorija 1.B)	a) 21. februar 2015. godine	Ako se koristi za izradu ambalaže koja

	CAS No: 117-81-7	<p>Svojstva endokrine distrupcije (efekti na zdravlje ljudi)</p> <p>Svojstva endokrine distrupcije (efekti na životnu sredinu)</p>	<p>(b) Izuzetno od tačke (a): 14. decembar 2024. godine za upotrebe u: — aterijalima koji dolaze u dodir s hranom; — eposrednoj ambalaži lijekova; — smješama koje sadrže DEHP u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 %, a manjoj od 0,3 % masenog udjela;</p> <p>(c) Izuzetno od tačke (a): 1. jul 2030. godine za upotrebe u medicinskim sredstvima.</p>	je u direktnom kontaktu sa lijekovima primjenjuju se propisi kojima se uređuju lijekovi i medicinska sredstva
5.	<p>Benzil butil ftalat (BBP) EC No: 201-622-7 CAS No: 85-68-7</p>	<p>Toksično po reprodukciju (kategorija 1.B)</p> <p>Svojstva endokrine distrupcije (efekti na zdravlje ljudi)</p>	<p>a) 21. februar 2015. godine</p> <p>(b) Izuzetno od tačke (a): 14. decembar 2024. godine za upotrebe u: — eposrednoj ambalaži lijekova; — smješama koje sadrže BBP u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 %, a manjoj od 0,3</p>	Ako se koristi za izradu ambalaže koja je u direktnom kontaktu sa lijekovima primjenjuju se propisi kojima se uređuju lijekovi i medicinska sredstva

			% masenog udjela.	
6.	Dibutil ftalat (DBP) EC No: 201-557-4 CAS No: 84-74-2	Toksično po reprodukciju (kategorija 1.B) Svojstva endokrine distrupcije (efekti na zdravlje ljudi)	a) 21. februar 2015. godine (b) Izuzetno od tačke (a): 14. decembar 2024. godine za upotrebe u: — eposrednoj ambalaži lijekova; — smješama koje sadrže DBP u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 %, a manjoj od 0,3 % masenog udjela.	Ako se koristi za izradu ambalaže koja je u direktnom kontaktu sa lijekovima primjenjuju se propisi kojima se uređuju lijekovi i medicinska sredstva
7.	Diizobutil ftalat (DIBP) EC No: 201-553-2 CAS No: 84-69-5	Toksično po reprodukciju (kategorija 1.B) Svojstva endokrine distrupcije (efekti na zdravlje ljudi)	a) 21. februar 2015. godine (b) Izuzetno od tačke (a): 14. decembar 2024. godine za upotrebe u smješama koje sadrže DIBP u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 %, a manjoj od 0,3 % masenog udjela.	
8.	Arsen (III) oksid EC No: 215-481-4 CAS No: 1327-53-3	Karcinogeno (kategorija 1.A)	21. maj 2015. godine	
9.	Arsen (IV) oksid EC No: 215-116-9 CAS No: 1303-28-2	Karcinogeno (kategorija 1.A)	21. maj 2015. godine	
10.	Olovo hromat EC No: 231-846-0	Karcinogeno (kategorija 1.B)	21. maj 2015. godine	

	CAS No: 7758-97-6	Toksično po reprodukciju (kategorija 1.A)		
11.	Olovo sulfohromat žuti (C.I. Pigment Yellow 34) EC No: 215-693-7 CAS No: 1344-37-2	Karcinogeno (kategorija 1.B) Toksično po reprodukciju (kategorija 1.A)	21. maj 2015. godine	
12.	Olovo hromat molibden sulfat crveni (C.I. Pigment Red 104) EC No: 235-759-9 CAS No: 12656-85-8	Karcinogeno (kategorija 1. B) Toksično po reprodukciju (kategorija 1.A)	21. maj 2015. godine	
13.	Tris (2-hloretil) fosfat (TCEP) EC No: 204-118-5 CAS No: 115-96-8	Toksično po reprodukciju (kategorija 1.B)	21. avgust 2015. godine	
14.	2,4-Dinitrotoluen (2,4-DNT) EC No: 204-450-0 CAS No: 121-14-2	Karcinogeno (kategorija 1.B)	21. avgust 2015. godine	
15.	Trihloroetilen EC No.: 201-167-4 CAS No.: 79-01-6	Karcinogeno (kategorija 1.B)	21. april 2016. godine	
16.	Hrom trioksid EC No.: 215-607-8 CAS No.: 1333-82-0	Karcinogeno (kategorije 1.A) Mutageno (kategorije 1.B)	21. septembar 2017. godine	
17.	Kiseline koje nastaju iz hrom trioksida i njihovi oligomeri Grupa obuhvata: Hromnu kiselinu EC No.: 231-801-5 CAS No.: 7738-94-5 Dihromnu kiselinu EC No.: 236-881-5 CAS No.: 13530-68-2 Oligomere hromne kiseline i dihromne kiseline	Karcinogeno (kategorija 1.B)	21. septembar 2017. godine	
18.	Natrijum dihromat EC No.: 234-190-3 CAS No.: 7789-12-0 10588-01-9	Karcinogeno (kategorije 1.B) Mutageno (kategorije 1.B) Reproduktivno toksično (kategorije 1.B)	21. septembar 2017. godine	
19.	Kalijum dihromat EC No.: 231-906-6 CAS No.: 7778-50-9	Karcinogeno ¹ (kategorije 1.B) Mutageno	21. septembar 2017. godine	

		(kategorije 1B) Reproduktivno toksično (kategorije 1.B)		
20.	Amonijum dihromat EC No.: 232-143-1 CAS No.: 7789-09-5	Karcinogeno (kategorije 1B) Mutageno (kategorije 1B) Reproduktivno toksično (kategorije 1.B)	21. septembar 2017. godine	
21.	Kalijum hromat EC No.: 232-140-5 CAS No.: 7789-00-6	Karcinogeno kategorije 1B) Mutageno (kategorije 1B)	21. septembar 2017. godine	
22.	Natrijum hromat EC No.: 231-889-5 CAS No.: 7775-11-3	Karcinogeno (kategorije 1B) Mutageno (kategorije 1B) Reproduktivno toksično (kategorije 1B)	21. septembar 2017. godine	
23.	Formaldehid, oligomerni proizvodi reakcije s anilinom EC No.: 500-036-1 CAS No.: 25214-70-4	Karcinogeno (kategorije 1B)	22. avgust 2017. godine	
24.	Arsenova kiselina EC No.: 231-901-9 CAS No.: 7778-39-4	Karcinogeno (kategorije 1A)	22. avgust 2017. godine	
25.	Bis(2-metoksietil)-eter (diglim) EC No.: 203-924-4 CAS No.: 111-96-6	Reproduktivno toksičan (kategorija 1B)	22. avgust 2017. godine	
26.	1,2-dihloroetan (EDC) EC No.: 203-458-1 CAS No.: 107-06-2	Karcinogeno (kategorije 1B)	22. novembar 2017. godine	
27.	2,2'-dihloro-4,4'- metilendianilin (MOCA) EC No.: 202-918-9 CAS No.: 101-14-4	Karcinogeno (kategorije 1B)	22. novembar 2017. godine	
28.	Dihrom tris(hromat) EC No.: 246-356-2 CAS No.: 24613-89-6	Karcinogeno (kategorije 1B)	22. januar 2019. godine	
29.	Stroncijum hromat EC No.: 232-142-6 CAS No.: 7789-06-2	Karcinogeno (kategorije 1.B)	22. januar 2019. godine	

30.	Kalijum hidroksi-okta-okso-dicinkat-dihromat EC No.: 234-329-8 CAS No.: 11103-86-9	Karcinogeno (kategorije 1A)	22. januar 2019. godine	
31.	Penta-cink hromat okta-hidroksid EC No.: 256-418-0 CAS No.: 49663-84-5	Karcinogeno (kategorije 1.A)	22. januar 2019. godine	
32.	1-bromopropan(n-propilbromid) EC No.: 203-445-0 CAS No.: 106-94-5	Toksično po reprodukciju (kategorija 1B)	4. jul 2020. godine	
33.	Diizopentilftalat EC No.: 210-088-4 CAS No.: 605-50-5	Toksično po reprodukciju (kategorija 1B)	4. jul 2020. godine	
34.	Ftalna kiselina - 1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C6-8-razgranati alkilesteri, s velikim udjelom C7 EC No.: 276-158-1 CAS No.: 71888-89-6	Toksično po reprodukciju (kategorija 1B)	4. jul 2020. godine	
35.	1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C7-11-razgranati i linearni alkilestri EC No.: 271-084-6 CAS No.: 68515-42-4	Toksično po reprodukciju (kategorija 1B)	4. jul 2020. godine	
36.	1,2-benzendikarboksilna kiselina, dipentilester, razgranati i linearni EC No.: 284-032-2 CAS No.: 84777-06-0	Toksično po reprodukciju (kategorija 1B)	4. jul 2020. godine	
37.	Bis(2-metoksietil)ftalat EC No.: 204-212-6 CAS No.: 117-82-8	Toksično po reprodukciju (kategorija 1B)	4. jul 2020. godine	
38.	Dipentilftalat EZ br.: 205-017-9 CAS br.: 131-18-0	Toksično po reprodukciju (kategorija 1B)	4. jul 2020. godine	
39.	N-pentil-izopentilftalat EC No.: — CAS No.: 776297-69-9	Toksično po reprodukciju (kategorija 1B)	4. jul 2020. godine	
40.	Antracensko ulje EC No.: 292-602-7 CAS No.: 90640-80-5	Karcinogeno (kategorije 1.B), PBT, vPvB	4. oktobar 2020. godine	

41.	Smola, ugljeni katran, visokotemperaturni EC No.: 266-028-2 CAS No.: 65996-93-2	Karcinogeno (kategorije 1.B), PBT, vPvB	4. oktobar 2020. godine	
42.	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran [obuhvata tačno definisane supstance i UVCB supstance, polimere i homologne supstance] EC No.: — CAS No.: —	Svojstva endokrine distrupcije (efekti na životnu sredinu)	(a) 4. januar 2021. godine; (b) odstupajući od tačke (a), 22. decembar 2023. za sljedeće upotrebe: — za istraživanje, razvoj i proizvodnju lijekova ili medicinskih sredstava ili dodatne opreme medicinske uređaje u pogledu njihove upotrebe za dijagnozu, liječenje ili prevenciju COVID-19, — u medicinskim sredstvima ili dodatnoj opremi medicinske uređaje za dijagnozu, liječenje ili prevenciju COVID-19.	
43.	4-nonilfenol, razgranati i linearni, etoksiliran [supstance s linearnim i/ili razgranatim alkilnim lancem s	Svojstva endokrine distrupcije (efekti na životnu sredinu)	4. januar 2021. godine	

	brojem atoma C 9 u kovalentnoj vezi na poziciji 4 s fenolom, etoksiliranim, Obuhvatajući UVCB supstance i tačno definisane supstance, polimere i homologne supstance, koje uključuju bilo koji pojedinačni izomer i/ili njegove kombinacije] EC No.: — CAS No.: —			
44.	1,2-benzendikarboksilna kiselina, diheksil-ester, razgranati i linearni EC No.: 271-093-5 CAS No.: 68515-50-4	Reproduktivno toksično (kategorija 1B)	27. februar 2023. godine	
45.	Diheksil-ftalat EC No.: 201-559-5 CAS No.: 84-75-3	Reproduktivno toksično (kategorija 1.B)	27. februar 2023. godine	
46.	1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C6-10-alkilesteri; 1,2-benzendikarboksilna kiselina, decil-, heksil- i oktil-diesteri pomiješani s ≥ 0,3 % diheksil-ftalata (EZ br. 201-559-5) EC No.: 271-094-0; 272-013-1 CAS No.: 68515-51-5; 68648-93-1	Reproduktivno toksično (kategorija 1B)	27. februar 2023. godine	
47.	Triksilil-fosfat EC No.: 246-677-8 CAS No.: 25155-23-1	Reproduktivno toksično (kategorija 1B)	27. maj 2023. godine	
48.	Natrijum perborat; perborna kiselina, natrijumova so EC No.: 239-172-9; 234-390-0 CAS No.: -	Reproduktivno toksično (kategorija 1B)	27. maj 2023. godine	
49.	Natrijum peroksometaborat EC No.: 231-556-4 CAS No.: 7632-04-4	Reproduktivno toksično (kategorija 1B)	27. maj 2023. godine	
50.	5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-il)-5-metil-1,3-dioksan [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcikloheks-3-en-1-il)-5-metil-1,3-dioksan [2]	vPvB	27. avgust 2023. godine	

	[obuhvatajući bilo koji pojedinačni stereoizomer [1] i [2] ili bilo koju njihovu kombinaciju] EC No.: – CAS No.: –			
51.	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-ditertpentilfenol (UV-328) EC No.: 247-384-8 CAS No.: 25973-55-1	PBT, vPvB	27. novembar 2023. godine	
52.	2,4-di-tert-butil-6-(5-hlorbenzotriazol-2-il)fenol (UV-327) EC No.: 223-383-8 CAS No.: 3864-99-1	vPvB	27. novembar 2023. godine	
53.	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(tert-butil)-6-(secbutil)fenol (UV-350) EC No.: 253-037-1 CAS No.: 36437-37-3	vPvB	27. novembar 2023. godine	
54.	2-benzotriazol-2-il-4,6-di-tert-butilfenol (UV320) EZ br.: 223-346-6 CAS br.: 3846-71-7	PBT, vPvB	27. novembar 2023. godine	
55.	Tetraethyllead EC No: 201-075-4 CAS No: 78-00-2	Reproduktivno toksično (kategorija 1B)	1. maj 2025. godine	
56.	4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol (with ≥ 0,1 % of Michler's ketone (EC No 202-027-5) or Michler's base (EC No 202-959-2)) EC No: 209-218-2 CAS No: 561-41-1	Karcinogeno (kategorije 1B)	1. maj 2025. godine	
57.	Reakcioni proizvodi 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-ditiona, formaldehida i 4-heptilfenola, razgranatog i linearnog (RP-HP) (sa ≥ 0,1 % m/m 4-heptilfenola, razgranatog i linearnog) EC br.: – CAS br.: –	Svojstva endokrine distrupcije – životna sredina)	1. maj 2025. godine	

58.	2-etilheksil 10-etil-4,4-dioctil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat (DOTE) EC No: 239-622-4 CAS No: 15571-58-1	Toksično po reprodukciju (kategorija 1B)	1. maj 2025. godine	
59.	Reakciona smješa 2-etilheksil 10-etil-4,4-dioctil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata i 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-oktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata (reakciona smješa DOTE i MOTE) EC No.: – CAS No.: –	Toksično po reprodukciju (kategorija 1B)	1. maj 2025. godine	

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-322/26-105/73
Podgorica, 3. juna 2026. godine

Ministar,
Damjan Ćulafić, s.r.

1537.

Na osnovu člana 6 stav 1 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Službeni list CG”, br. 53/11, 3/23 i 39/26), Ministarstvo energetike i rudarstva donijelo je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA OPREMU POD PRITISKOM*

Član 1

U Pravilniku o tehničkim zahtjevima za opremu pod pritiskom* („Službeni list CG”, broj 89/17) u članu 3 stav 1 na kraju tačke 3 tačka-zarez se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „uključujući uređaje za direktno ograničenje pritiska, kao što su sigurnosni ventili, sigurnosni uređaji sa rasprskavajućim diskovima, izvijajući štapovi, sistemi za kontrolisano rasterećenje sigurnosnog pritiska (CSPRS) i uređaji za ograničavanje, koji ili aktiviraju sredstva za korekciju ili obezbjeđuju zaustavljanje ili zaustavljanje i zaključavanje, kao što su pritisni prekidači ili temperaturni prekidači ili prekidači nivoa tečnosti i uređaji za mjerenje, kontrolu i regulaciju povezanu sa sigurnošću;”.

Na kraju tačke 5 tačka-zarez briše se i dodaju riječi: „i definisan na lokaciji koju on odredi, a koja je ili priključak zaštitnih i/ili ograničavajućih uređaja, ili vrh opreme ili, ako to nije prikladno, bilo koja određena tačka;”.

Na kraju tačke 8 tačka-zarez briše se i dodaju riječi: „i predstavlja odgovarajući cijeli broj koji označava referentnu veličinu približnu proizvodnim dimenzijama, a oznaka DN za nazivnu veličinu slijedi nakon broja;”.

Na kraju tačke 10 tačka-zarez briše se i dodaju dvije nove tačke koje glase:

„11) **pritisak** je pritisak u odnosu na atmosferski pritisak, tj. mjerni pritisak, usljed čega vakuum ima negativnu vrijednost i

12) **stavljanje u upotrebu** je prva upotreba opreme pod pritiskom ili sklopa od strane njenog korisnika.”

Član 2

U članu 4 stav 1 na kraju tačke 6 tačka-zarez briše se i dodaju riječi: „i koju obuhvata jedan od propisa kojima se uređuju:

- bitni zahtjevi koji se odnose na projektovanje i izradu mašina u cilju obezbjeđenja visokog nivoa zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi;

- tehnički zahtjevi za projektovanje, izradu, ugradnju i stavljanje na tržište liftova i bezbjednosnih komponenti liftova;

- zahtjevi koje treba da ispunjava električna oprema namijenjena za upotrebu u granicama napona između 50 V do 1000 V za naizmjeničnu struju i granicama napona između 75 V do 1500 V za jednosmjernu struju (u daljem tekstu: električna oprema) koja se stavlja na tržište;

- uslovi za proizvodnju, promet i upotrebu medicinskih sredstava za humanu upotrebu;

- tehnički zahtjevi koje mora da ispunjava uređaj na gasna goriva koji se isporučuje na tržište, odnosno stavlja u upotrebu;

- mjere zaštite od rizika izloženosti eksplozivnoj atmosferi;”.

Član 3

U članu 5 stav 1 poslije riječi „tržište” dodaju se riječi: „i u upotrebu”.

Član 4

U članu 6 stav 1 tačka 4 riječi: „ako je” zamjenjuju se riječima: „uključujući i slučajeve kada je takva”.

U tački 5 podtačka b riječi: „na tržište” zamjenjuju se riječima: „na raspolaganje na tržištu”.

Tačka 6 briše se.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Oprema pod pritiskom i sklopovi koji su ispod ili na granici iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana, odnosno stava 2 ovog člana, mora biti konstruisana i proizvedena u skladu sa dobrom inženjerskom praksom, radi sigurnog korišćenja i mora da sadrži uputstva za upotrebu, a takva oprema ili sklopovi ne smiju nositi CE znak iz zakona kojim se uređuje stavljanje znaka usaglašenosti na proizvode.”

Član 5

U članu 7 st. 1 i 4 riječi: „člana 6 tač. 1 i 2” zamjenjuju se riječima: „člana 6 st. 1 i 2”.

U stavu 2 riječi: „člana 6 tačka 2” zamjenjuju se riječima: „člana 6 stav 3”.

U stavu 3 riječi: „člana 6 tačka 1 podtač. a i b” zamjenjuju se riječima: „člana 6 st. 1 i 2”.

Na kraju stava 9 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „drugi korisnici i organi nadležni za poslove nadzora na tržištu”.

U stavu 10 riječi: „člana 6 tač. 1 i 2” zamjenjuju se riječima: „člana 6 st. 1 i 2“, a poslije riječi: „Priloga 1” dodaje se zarez i riječi: „kao i uputstva i podaci o sigurnosti za opremu pod pritiskom ili sklopove iz člana 6 stav 3 ovog pravilnika.”.

Član 6

Poslije člana 7 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Obaveze uvoznika

Član 7a

(1) Prije stavljanja na tržište opreme pod pritiskom ili sklopova iz člana 6 st. 1 i 2 ovog pravilnika, uvoznici obezbjeđuju da je proizvođač sproveo postupak ocjenjivanja njihove usaglašenosti u skladu sa članom 10 ovog pravilnika, da je izradio tehničku dokumentaciju i da je ispunio zahtjeve iz člana 7 st. 8 i 9 ovog pravilnika, kao i da oprema pod pritiskom ili sklopovi imaju znak CE i priloženo uputstvo i podatke o bezbjednosti iz Priloga 1 tač. 3.3 i 3.4.

(2) Prije stavljanja na tržište opreme pod pritiskom ili sklopova iz člana 6 stav 3 ovog pravilnika, uvoznici obezbjeđuju da je proizvođač izradio tehničku dokumentaciju i da je ispunio zahtjeve iz člana 7 st. 8 i 9 ovog pravilnika, kao i da opremu pod pritiskom ili sklopove prate odgovarajuće instrukcije za upotrebu.

Obaveze distributera

Član 7b

(1) Prije stavljanja na raspolaganje na tržište opreme pod pritiskom ili sklopova iz odredbe člana 6 st. 1 i 2 ovog pravilnika, distributeri provjeravaju da li oprema pod pritiskom ili sklopovi imaju znak CE i priloženo uputstvo i podatke o bezbjednosti i druga dokumenta iz Priloga 1 tač. 3.3 i 3.4 na jeziku razumljivom potrošaču i drugim korisnicima, kao i da li su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz člana 7 st. 8 i 9 ovog pravilnika.

(2) Prije stavljanja na raspolaganje na tržište opreme pod pritiskom ili sklopova iz člana 6 stav 3 ovog pravilnika, distributeri provjeravaju da li je uz njih priloženo odgovarajuće uputstvo za upotrebu na jeziku razumljivom potrošaču i drugim korisnicima, kao i da li su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz člana 7 st. 8 i 9 ovog pravilnika.”

Član 7

U članu 8 stav 1 alineja 1 poslije riječi „sklopova” dodaje se zarez i riječi: „u trajanju od deset godina nakon što su stavljeni na tržište”.

Član 8

Poslije člana 8 dodaje se novi član koji glasi:

„Dostavljanje podataka

Član 8a

(1) Proizvođač, zastupnik, uvoznik i distributer, na zahtjev organa nadležnog za poslove nadzora na tržištu, dostavljaju podatke o identitetu svakog privrednog subjekta koji im je isporučio opremu pod pritiskom ili sklop, odnosno kojem su oni isporučili opremu pod pritiskom ili sklop.

(2) Proizvođač, zastupnik, uvoznik i distributer čuvaju podatke iz stava 1 ovog člana u trajanju od deset godina od kada je primljena, odnosno isporučena opremu pod pritiskom ili sklop.”

Član 9

Član 9 mijenja se i glasi:

„(1) Oprema pod pritiskom i sklopovi iz člana 6 st. 1 i 2 ovog pravilnika koji su usaglašeni sa harmonizovanim standardima ili njihovim djelovima, čije su reference objavljene u Službenom listu Evropske unije, smatraju se usaglašenim sa osnovnim bezbjednosnim zahtjevima obuhvaćenim tim standardima ili njihovim djelovima iz Priloga 1.

(2) Materijali koji se koriste za izradu opreme pod pritiskom ili sklopova, a koji su usaglašeni sa evropskim odobrenjima za materijale, čije su reference objavljene u Službenom listu Evropske unije u skladu sa pravilima o objavljivanju referenci odobrenja i njihovom redovnom ažuriranju u Službenom listu Evropske unije, smatraju se usaglašenim sa primjenljivim osnovnim bezbjednosnim zahtjevima iz Priloga 1.”

Član 10

U članu 10 stav 1 riječi: „člana 6 tač. 1 i 2” zamjenjuju se riječima: „člana 6 stav 1 tač. 1 do 4”.

Član 11

U članu 11 stav 8 poslije riječi: „kategorije III” dodaju se riječi: „iz člana 6 stav 1 tačka 2 ovog pravilnika”.

U stavu 9 u uvodnoj rečenici riječi: „člana 6 tačka 4” zamjenjuju se riječima: „člana 6 stav 1 tačka 5 i stav 2”.

U tački 1 riječi: „člana 6” zamjenjuju se riječima: „člana 6 stav 1 tač. 1 do 4”.

Poslije stava 10 dodaje se novi stav koji glasi:

„(11) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organi mogu, kada je to opravdano, dozvoliti stavljanje na raspolaganje na tržište i stavljanje u upotrebu na teritoriji Crne Gore pojedinačnih djelova opreme pod pritiskom i sklopova iz člana 2 ovog pravilnika, na koje nijesu primijenjeni postupci iz st. 1 i 2 ovog člana i čija je upotreba namijenjena za potrebe sprovođenja eksperimenata.”

Član 12

U članu 12 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Uvoznici su dužni da, u periodu od deset godina nakon stavljanja opreme pod pritiskom ili sklopa na tržište, čuvaju primjerak EU izjave o usaglašenosti tako da bude dostupna organima nadležnim za poslove nadzora na tržištu i da osiguraju da tehnička dokumentacija bude stavljena na raspolaganje tim organima na njihov zahtjev.”

Član 13

U članu 13 stav 1 tačka 1 riječi: „člana 6 tačka 1” zamjenjuju se riječima: „člana 6 stav 1 tač. 1 do 4”,

U tački 2 riječi: „člana 6 tačka 2” zamjenjuju se riječima: „člana 6 stav 1 tačka 5 i stav 2”.

Član 14

U članu 18 stav 1 riječi: „uskladiti, ukinuti” zamjenjuju se riječima: „ograničiti, obustaviti”.
U stavu 2 riječi: „usklađivanja, ukidanja” zamjenjuju se riječima: „ograničenja, obustave”.

Član 15

Poslije člana 20 dodaje se novi član koji glasi:

„Zahtjevi u odnosu na organ za prijavljivanje

Član 20a

(1) Organ za prijavljivanje treba da bude uspostavljen tako da ne postoji sukob interesa sa tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti.

(2) Organ za prijavljivanje ne treba da nudi ni pruža poslove koje obavljaju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, niti savjetodavne usluge na komercijalnoj ili konkurentskoj osnovi.

(3) Organ za prijavljivanje treba da raspolaže dovoljnim brojem kompetentnog osoblja za pravilno obavljanje svojih poslova.”

Član 16

U članu 21 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(3) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, njegovo najviše rukovodstvo i osoblje odgovorno za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti ne treba da bude projektant, proizvođač, dobavljač, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavalac opreme pod pritiskom ili sklopova koje ocjenjuju, ni zastupnik bilo koje od tih strana, a ovo ne isključuje upotrebu ocijenjene opreme pod pritiskom ili sklopova koji su potrebni za rad tijela, ili upotrebu takve opreme pod pritiskom ili sklopova u lične svrhe, a tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, njegovo najviše rukovodstvo i osoblje odgovorno za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti ne treba da budu neposredno uključeni u projektovanje, proizvodnju ili izradu, stavljanje na tržište, ugradnju, upotrebu ili održavanje te opreme pod pritiskom ili sklopova, ni predstavljati strane koje obavljaju te aktivnosti i ne treba da obavljaju bilo koju aktivnost koja može biti u sukobu sa njihovom nezavisnošću u prosuđivanju ili integritetom u odnosu na poslove ocjenjivanja usaglašenosti za koje su prijavljeni, a naročito savjetodavne usluge.

(4) Tijela za ocjenjivanje usaglašenosti obezbjeđuju da aktivnosti njihovih povezanih društava ili podizvođača ne utiču na povjerljivost, objektivnost ili nepristrasnost njihovih aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti.”

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 03-302/26-2205

Podgorica, 9. juna 2026. godine

Ministar,
mr **Admir Šahmanović**, s.r.